

ZAPISNIK

sa 151. sjednice Zakonodavnog odbora, održane dana 7. marta 2016. godine

Sjednica je počela u 10 sati.

Sjednici Odbora predsjedavala je doc. dr Draginja Vuksanović, predsjednica Odbora.

Sjednici su prisustvovali sljedeći članovi Odbora: doc. dr Draginja Vuksanović, predsjednica Odbora, prof. dr Miodrag Vuković, Luid Ljubo Škrelja, Marta Šćepanović i Radovan Obradović.

U skladu sa članom 65 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, u jednom dijelu sjednice prisustvovali su: poslanik Nikola Gegaj, poslanica Nada Drobnjak i poslanik Filip Vuković.

Sjednici Odbora su, u svojstvu predstavnika predlagača zakona prisustvovali: Milorad Šćepanović, generalni direktor Generalnog direktorata za multilateralne poslove i regionalnu saradnju, prof. dr Sanja Vlahović, ministarka nauke, Smiljana Prelević, sekretarka Ministarstva nauke, Miodrag Čanović, generalni direktor Direktorata za energetiku, Ratka Strugar, generalna direktorica Direktorata za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio spektar i Sandra Bugarin, v.d. generalne direktorice Direktorata za upravne unutrašnje poslove.

Sjednicu su pratili predstavnici medija.

Predsjednica Odbora je predložila proširenje dnevnog reda sa Predlogom zakona o potvrđivanju Konvencije o mirenju i arbitraži u okviru KEBS-a.

Nakon toga predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

DNEVNI RED:

- 1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Fonda za Zapadni Balkan;**
- 2. Predlog zakona o inovativnoj djelatnosti;**
- 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu;**
- 4. Predlog zakona o prekograničnoj razmjeni električne energije i prirodnog gasa;**
- 5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika;**
- 6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna;**
- 7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama;**
- 8. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o crnogorskom državljanstvu;**
- 9. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o mirenju i arbitraži u okviru KEBS-a.**

Prva tačka dnevnog reda

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Fonda za Zapadni Balkan

U ime predlagača ovaj predlog zakona obrazložio je Milorad Šćepanović, generalni direktor Generalnog direktorata za multilateralne poslove. Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagača zakona i rasprave, Odbor je ocijenio sljedeće:

1. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 82 stav 1 tačka 17 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da Skupština potvrđuje međunarodne ugovore.
2. Odbor je ocijenio, sa sedam glasova „za“, da je ovaj Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
3. Odbor je konstatovao da o ovom Predlogu zakona Skupština odlučuje u skladu sa članom 91 stav 1 Ustava Crne Gore.
4. Odbor predlaže Skupštini da usvoji ovaj Predlog zakona.
5. Za izvjestioca Odbora određen je poslanik prof. dr Miodrag Vuković, član Odbora.

O usklađenosti ovog predloga zakona sa Ustavom i pravnim sistemom, „za“ je glasalo sedam članova Odbora i to: doc. dr Draginja Vuksanović, prof. dr Miodrag Vuković, Luid Ljubo Škrelja, Marta Šćepanović, Radovan Obradović, Nada Drobnjak i Nikola Gegaj.

Druga tačka dnevnog reda

Predlog zakona o inovativnoj djelatnosti

U ime predlagača ovaj predlog zakona obrazložila je prof. dr Sanja Vlahović, ministarka nauke. Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagača zakona i rasprave, Odbor je ocijenio sljedeće:

1. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona, sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.
2. Odbor je, sa 7 glasova „za“ ocijenio da je Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
3. Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane:

Amandman 1

U članu 2 stav 2 poslije riječi: „Strategija inovativne djelatnosti“ dodaju se riječi: „(u daljem tekstu: Strategija).“

Amandman 2

U članu 8 stav 1 riječ „Izrazi“ zamjenjuje se riječima: „Pojedini izrazi“.

Amandman 3

U članu 9 u nazivu člana riječi: „inovativne djelatnosti“. brišu se.

Stav 1 mijenja se i glasi:

„Strategijom se utvrđuju:“.

PREDSTAVNIK PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASIO SE SA AMANDMANIMA ODBORA PA ISTI, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, POSTAJU SASTAVNI DIO PREDLOGA OVOG ZAKONA i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

4. Odbor je konstatovao, da je ovaj Predlog zakona potrebno donijeti u skladu sa članom 91 stav 1 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih poslanika na sjednici kojoj prisustvuje više od polovine svih poslanika.

5. Odbor predlaže Skupštini da usvoji Predlog ovog zakona.

Za izvjestioca Odbora određen je poslanik Luidž Ljubo Škrelja, član Odbora.

O usklađenosti ovog predloga zakona sa Ustavom i pravnim sistemom, „za“ je glasalo sedam članova Odbora i to: doc. dr Draginja Vuksanović, prof. dr Miodrag Vuković, Luidž Ljubo Škrelja, Marta Šćepanović, Radovan Obradović, Nada Drobnjak i Nikola Gegaj.

Treća tačka dnevnog reda

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu

U skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor nije razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu.

Četvrta tačka dnevnog reda

Predlog zakona o prekograničnoj razmjeni električne energije i prirodnog gasa

U ime predlagača ovaj predlog zakona obrazložio je Miodrag Čanović, generalni direktor Direktorata za energetiku. Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagača zakona i rasprave, Odbor je ocijenio sljedeće:

1. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

2. Odbor je sa sedam glasova „za“ ocijenio da je Predlog ovog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

3. Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane:

AMANDMAN 1

U članu 3 riječ „prirodnog“ briše se.

AMANDMAN 2

U članu 4 u uvodnoj rečenici stava 1 riječ „Izrazi“ zamjenjuje se riječima: „Pojedini izrazi“.

Poslije tačke 18 dodaje se nova tačka koja glasi:

„19) **redispečiranje** je promjena redosljeda angažovanja proizvodnih jedinica u odnosu na planom utvrđeni redosljed;“

Tačka 24 mijenja se i glasi:

„24) **zagušenje u prenosnom sistemu** je stanje u prenosnom sistemu kada obim zahtjeva za kapacitetima interkonektora i/ili prenosnog sistema prevazilazi njihov kapacitet;“

U tački 25 riječi: „Energetske zajednice“ zamjenjuju se riječju „Zajednice“.

Dosadašnje tač. 19 do 25 postaju tač. 20 do 26.

AMANDMAN 3

U članu 7 stav 1 riječi: „Energetske zajednice“ zamjenjuju se riječju „Zajednice“.

AMANDMAN 4

U članu 9 stav 1 tačka 11 riječi: „lokacijske signale“ zamjenjuju se riječima: „ jasne smjernice energetske subjektima na određenom prostoru (lokacijske signale)“.

U stavu 3 riječ „Ministarstvo“ zamjenjuje se riječima: „Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), na predlog operatora prenosnog sistema“.

AMANDMAN 5

U članu 12 stav 2 riječi: „Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada)“ zamjenjuju se riječju „Vlada“.

AMANDMAN 6

U nazivu člana 14 riječi: „i opšti principi upravljanja zagušenjima“ brišu se.

AMANDMAN 7

U članu 24 stav 1 riječ „Ministarstva“ zamjenjuje se riječima: „organa državne uprave nadležnog za poslove energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo)“.

AMANDMAN 8

U članu 25 stav 1 riječi: „Regulatorna agencija za energetiku (u daljem tekstu: Agencija)“ zamjenjuju se riječju „Agencija“.

U stavu 7 poslije riječi: „Ako odluka o sertifikaciji“ dodaje se riječ „operatora“ a riječi: „električne energije“ zamjenjuju se riječju „gasa“.

AMANDMAN 9

U članu 26 stav 1 riječi: „električne energije“ zamjenjuju se riječju „gasa“ a riječi: „Energetske zajednice“ zamjenjuju se riječju „Zajednice“.

AMANDMAN 10

U članu 27 stav 1 riječi: „implicitnih aukcija za dodjelu prekograničnih kapaciteta“ zamjenjuju se riječima: „dodjela prekograničnih kapaciteta u okviru energetske transakcija (implicitnih aukcija)“.

AMANDMAN 11

U članu 29 stav 1 riječi: „električne energije“ zamjenjuju se riječju „gasa“.

AMANDMAN 12

U članu 30 stav 3 riječ „dužina“ zamjenjuje se riječju „vrijeme“.

U članu 30 st. 3 i 5 i članu 36 stav 4 riječi: „ne smije“ zamjenjuju se riječima: „ne može“.

AMANDMAN 13

U nazivu člana 31 riječi: „postrojenjima za TPG“ zamjenjuju se riječima: „TPG terminalima“.

U članu 31 u uvodnoj rečenici stava 1 tačka 1, uvodnoj rečenici stava 3 tačka 1, st. 3 i 4 i u članu 35 stav 1 riječi: „sistem skladišta“ u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „sistem za skladištenje“ u odgovarajućem padežu.

U st. 4 i 5 riječi: „ne smije“ odnosno „ne smiju“ zamjenjuju se riječima: „ne može“ odnosno „ne mogu“.

AMANDMAN 14

U nazivu člana 32 riječi: „i opšti principi upravljanja zagušenjima“ brišu se.

AMANDMAN 15

U članu 33 stav 4 tačka 1 riječ „ugovornog“ briše se a riječi: „dan unaprijed“ zamjenjuju se riječima: „na dan koji prethodi danu njegovog korišćenja“.

AMANDMAN 16

U članu 34 st. 1, 3 i 4 riječi: „sistema skladišta“ zamjenjuju se riječima: „sistema za skladištenje“.

U stavu 3 riječi: „dan unaprijed“ zamjenjuju se riječima: „na dan koji prethodi danu njegovog korišćenja“.

AMANDMAN 17

U članu 39 u uvodnoj rečenici stava 1 riječi: „postrojenja za TPG“ zamjenjuju se riječima: „TPG terminala“.

U stavu 1 tačka 3, st. 2, 4, 5, 6 i 9 riječi: „sistem skladišta“ u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „sistem za skladištenje“ u odgovarajućem padežu.

AMANDMAN 18

U članu 40 stav 1 riječi: „sistem skladišta“ zamjenjuju se riječima: „sistema za skladištenje“ a riječi: „TPG sistema“ zamjenjuju se riječima: „TPG terminala“.

AMANDMAN 19

U članu 46 stav 1 poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koja glasi:

„4) kao operator prenosnog sistema ne stavi na raspolaganje korisnicima maksimalni mogući prenosni kapacitet, uz poštovanje standarda sigurnosti rada sistema (član 16 stav 1);“

U tački 9 poslije riječi „proizvodnje“ dodaju se riječi: „kao i druge podatke o proizvodnim jedinicama od značaja za utvrđivanje pouzdanosti sistema“.

U tački 10 poslije riječi „potrošnji“ dodaju se riječi: „i druge podatke o potrošnji krajnjih kupaca od značaja za utvrđivanje pouzdanosti sistema“.

U tački 11 poslije riječi: „u radu“ dodaju se riječi „kao i druge podatke od značaja za utvrđivanje pouzdanosti sistema“.

Poslije tačke 12 dodaje se nova tačka koja glasi:

„13) kao operator balansnog tržišta ne stavi na raspolaganje operatoru prenosnog sistema podatke od značaja za obezbjeđenje balansne energije i cijene debalansa (član 23 stav 1 tačka 5);“

U tač. 16, 17 i 20 do 24 riječi: „sistem skladišta“ u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „sistem za skladištenje“ u odgovarajućem padežu.

U tački 25 poslije riječi „operatoru“ dodaju se riječi: „i zasnovana na tržišnim principima“.

Poslije tačke 26 dodaje se nova tačka koja glasi:

“27) kao operator prenosnog sistema gasa, zaračunava korisnicima posebnu naknadu za pružanje informacija iz člana 36 stav 3 ovog zakona (član 36 stav 4);“

U tački 28 poslije riječi: „tačke sistema“ dodaju se riječi: „na standardizovan način, prilagođen korisnicima“.

U tački 29 poslije riječi „koriste“ dodaju se riječi: „i druge podatke određene ugovorom“.

U tački 30 riječi: „postrojenja za TPG“ zamjenjuju se riječima: „TPG terminala“, poslije riječi: „tačke sistema“ dodaju se riječi: „na standardizovan način, prilagođen korisnicima“ a riječi: „sisteme skladišta“ zamjenjuju se riječima: „sisteme za skladištenje“.

Shodno predloženim izmjenama izvršiti prenumeraciju tačaka.

PREDSTAVNIK PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASIO SE SA AMANDMANIMA ODBORA PA ISTI, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, POSTAJU SASTAVNI DIO OVOG PREDLOGA ZAKONA i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

Odbor je konstatovao da u ovom predlogu zakona postoji određeni broj pravno-tehničkih grešaka koje, u pripremi zakona za objavljivanje, treba otkloniti. Predstavnik predlagača zakona se saglasio sa navedenim korekcijama.

PRAVNO-TENIČKE KOREKCIJE:

- U članu 8 stav 2 na kraju tač. 1 do 4 zarez se zamjenjuje tačka-zarezom.
- U članu 9 stav 1 na kraju tač. 1 do 10 zarez se zamjenjuje tačka-zarezom a u tački 11 poslije riječi „sistema“ dodaje se tačka-zarez.
- U članu 13 stav 1 na kraju tačke 1, u tački 2 poslije riječi „sistema“ i u stavu 2 na kraju tačke 1 zarez se zamjenjuje tačka-zarezom.
- U članu 17 stav 1 tačka 1 poslije riječi „kapaciteta“ dodaje se tačka-zarez.
- U članu 18 stav 1 tačka 5 poslije riječi „povezuje“ dodaje se tačka-zarez.
- U članu 19 stav 2 na kraju tačke 1 zarez se zamjenjuje tačka-zarezom.
- U članu 29 stav 1 na kraju tač. 1 do 5 zarez se zamjenjuje tačka-zarezom, a u tački 6 poslije riječi „sistema“ dodaje se tačka-zarez.
- U članu 30 stav 1 na kraju tač. 1, 2 i 3 zarez se zamjenjuje tačka-zarezom.
- U članu 31 stav 1 na kraju tačke 1 i stav 3 na kraju tač. 1, 2 i 3 zarez se zamjenjuje tačka-zarezom.
- U članu 34 stav 2 tačka 1 riječ „sistemam“ zamjenjuje se riječju „sistema“. Takođe, u istom stavu, na kraju tačke 1 zarez se zamjenjuje tačka-zarezom a u tački 2 poslije riječi „uslovima“ dodaje se tačka-zarez .
- U članu 35 stav 4 riječ „odobrtavanje“ zamjenjuje se riječju „odobravanje“.
- U članu 36 stav 3, na kraju stava, poslije riječi „mjera“ zarez se zamjenjuje tačkom. U stavu 6 u tački 1 poslije riječi: „operator sistema“ dodaje se tačka-zarez.
- U članu 38 stav 1 na kraju tačke 3 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom.
- U stavu 3 poslije riječi „Agencija“ zarez se briše.
- U članu 41 stav 1 tačka 1 riječ „snabdjevanja“ zamjenjuje se riječju „snabdijevanja“.
- U članu 46 u uvodnoj rečenici stava 1, u st. 2 i 3 poslije riječi „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“.

4. Odbor je konstatovao, da je ovaj predlog zakona potrebno donijeti u skladu sa članom 91 stav 1 Ustava Crne Gore.

5. Odbor predlaže Skupštini da usvoji Predlog ovog zakona.

6. Za izvjestioca Odbora određen je poslanik Željko Aprcović, član Odbora.

O usklađenosti ovog predloga zakona sa Ustavom i pravnim sistemom, „za” je glasalo sedam članova Odbora i to: doc. dr Draginja Vuksanović, prof. dr Miodrag Vuković, Luid Ljubo Škrelja, Marta Šćepanović, Radovan Obradović, Željko Aprcović i Filip Vuković.

Peta tačka dnevnog reda

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika

U skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor nije razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika.

Šesta tačka dnevnog reda

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna

U skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor nije razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna.

Sedma tačka dnevnog reda

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama

U ime predlagača ovaj predlog zakona obrazložila je Ratka Strugar, generalna direktorica Direktorata za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio spektar. Nakon uvodnog izlaganja predstavnice predlagača zakona i rasprave, Odbor je ocijenio sljedeće:

1. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

2. Odbor je sa 7 glasova "za" ocijenio da je ovaj Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

3. Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane:

AMANDMAN 1

U članu 15 Predloga zakona riječi: „U članu 61 st. 1 i 2" zamjenjuju se riječima: „U članu 61 st. 1, 2 i 3"

AMANDMAN 2

U članu 17 stav 5 mijenja se i glasi: „U tački 20 poslije riječi „objavljuje" dodaju se riječi: „svoje akte i "

AMANDMAN 3

U članu 35 stav 2 mijenja se i glasi: „U stavu 2 riječi: „Bliži način, uslove" zamjenjuju se riječima: „Način, uslove"

AMANDMAN 4

Član 44 mijenja se i glasi:

» Član 100 mijenja se i glasi:

„Verifikacija obračuna neto troška

Član 100

Obračun neto troška univerzalnog poštanskog operatora verifikuje Agencija, po pravilu u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od tri mjeseca, od dana dostavljanja zahtjeva i obračuna neto troška.

U postupku verifikacije obračuna neto troška univerzalne poštanske usluge, Agencija može zatražiti i dostavljanje drugih podataka od operatora univerzalne poštanske usluge, kao i dostavljanje dodatnog obrazloženja neto troška.

U postupku verifikacije obračuna neto troška univerzalne poštanske usluge, Agencija može angažovati nezavisnog revizora.

Obračun neto troška, koji je osnov za naknadu neto troška univerzalne poštanske usluge, utvrđuje se u skladu sa propisima o državnoj pomoć ‘ ‘ «

AMANDMAN 5

Uvodna rečenica člana 47 mijenja se i glasi:

„ Naziv poglavlja V. mijenja se i glasi: ‘ ‘

AMANDMAN 6

» U članu 55 stav 3 mijenja se i glasi:

„U stavu 1 poslije tačke 17 dodaje se nova tačka koja glasi:

„17a) ne obezbijedi propisanu gustinu jedinica poštanske mreže za pružanje poštanskih usluga, kao i drugih pristupnih tačaka poštanske mreže koje odgovaraju potrebama korisnika, u skladu sa članom 86 ovog zakona " "«

PREDSTAVNICA PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASILA SE SA AMANDMANIMA ODBORA, PA ISTI , shodno članu 150 stav 3 , POSLOVNIKA SKUPŠTINE CRNE GORE POSTAJU SASTAVNI DIO OVOG PREDLOGA ZAKONA , i o njima Skupština posebno ne odlučuje .

Odbor je takođe konstatovao da u Predlogu zakona postoje slovne greške koje, u pripremi zakona za objavljivanje, treba otkloniti. Predstavnic predlagača zakona se saglasila sa navedenom konstatacijom, a navedene ispravke glase:

U članu 7 riječ „pošanskih" zamjenjuje se riječju „poštanskih"

U članu 49 stav 1 riječ „opertoara" zamjenjuje se riječju „operatora"

4. Odbor je konstatovao da je ovaj zakon potrebno donijeti u skladu sa Amandmanom IV stav 1 na Ustav Crne Gore . Razlog za predloženo odlučivanje Odbor nalazi u činjenici što materija, koja se reguliše ovim Predlogom zakona predstavlja način ostvarivanja sloboda i prava građana.

5. Odbor predlaže Skupštini da usvoji Predlog ovog zakona.

6. Za izvjestioca Odbora određena je poslanica Marta Šćepanović, članica Odbora.

O usklađenosti ovog predloga zakona sa Ustavom i pravnim sistemom, „za” je glasalo sedam članova Odbora i to: doc. dr Draginja Vuksanović, prof. dr Miodrag Vuković, Luid Ljubo Škrelja, Marta Šćepanović, Radovan Obradović, Željko Aprcović i Filip Vuković.

Osma tačka dnevnog reda

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o crnogorskom državljanstvu

U ime predlagača ovaj predlog zakona obrazložila je Sandra Bugarin, v.d. generalne direktorice Direktorata za upravne unutrašnje poslove. Nakon uvodnog izlaganja predstavnice predlagača zakona i rasprave, Odbor je ocijenio sljedeće:

1. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 1 Ustava Crne Gore kojim je propisano da se zakonom u skladu sa Ustavom uređuje na čin ostvarivanja ljudskih prava i sloboda, kada je to neophodno za njihovo ostvarivanje.

2. Odbor je ocijenio, sa sedam glasova „za” da je ovaj Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

3. Odbor je konstatovao da u Predlogu zakona postoje pravno – tehničke greške koje, u pripremi zakona za objavljivanje, treba otkloniti.

Predstavnic predlagača zakona, v.d. generalne direktorice Direktorata za upravne unutrašnje poslove Sandra Bugarin, saglasila se sa navedenom konstatacijom, a navedene ispravke glase:

U članu 4 Predloga zakona riječ „konačno” potrebno je zamijeniti riječju „konačne”.

U članu 6 potrebno je na kraju teksta dodati tačku.

4. Odbor je konstatovao da o ovom Predlogu zakona Skupština odlučuje u skladu sa Amandmanom IV stav 1 Ustava Crne Gore, jer se ovim Predlogom zakona uređuje crnogorsko državljanstvo.

5. Odbor predlaže Skupštini da usvoji ovaj Predlog zakona.

6. Za izvjestioca Odbora određen je poslanik Radovan Obradović, član Odbora.

O usklađenosti ovog predloga zakona sa Ustavom i pravnim sistemom, „za” je glasalo sedam članova Odbora i to: doc. dr Draginja Vuksanović, prof. dr Miodrag Vuković, Luid Ljubo Škrelja, Marta Šćepanović, Radovan Obradović, Željko Aprcović i Filip Vuković.

Deveta tačka dnevnog reda

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o mirenju i arbitraži u okviru KEBS-a

U ime predlagača ovaj predlog zakona obrazložio je Milorad Šćepanović, generalni direktor Generalnog direktorata za multilateralne poslove i regionalnu saradnju u Ministarstvu vansjkih poslova. Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagača zakona i rasprave, Odbor je ocijenio sljedeće:

1. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 82 stav 1 tačka 17 Ustava Crne Gore kojim je propisano da Skupština potvrđuje međunarodne ugovore.

2. Odbor je ocijenio, sa sedam glasova „za”, da je ovaj Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

3. Odbor je konstatovao da o ovom Predlogu zakona Skupština odlučuje u skladu sa članom 91 stav 1 Ustava Crne Gore.

4. Odbor predlaže Skupštini da usvoji ovaj Predlog zakona.

5. Za izvjestioca Odbora određen je poslanik prof. dr Miodrag Vuković, član Odbora.

O usklađenosti ovog predloga zakona sa Ustavom i pravnim sistemom, „za” je glasalo sedam članova Odbora i to: doc. dr Draginja Vuksanović, prof. dr Miodrag Vuković, Luid Ljubo Škrelja, Marta Šćepanović, Radovan Obradović, Nada Drobnjak i Nikola Gegaj.

Sjednica Odbora je završena u 11 sati i 20 minuta.

SEKRETAR ODBORA
Vlatko Šćepanović

PREDSJEDNICA ODBORA
doc. dr Draginja Vuksanović